



Crna Gora
Predsjednik

DEZENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
MILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti** koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine.

Broj: 01-1311/2

Podgorica, 30.12.2016. godine


Filip Vučević

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Član 1

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 3/16 i 39/16) u članu 1 poslije riječi: „zdravlje građana,” dodaju se riječi: „prava i obaveze zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,”.

Član 2

U članu 25 stav 1 tačka 10 mijenja se i glasi:

„10) higijensko-epidemiološku zaštitu;”.

Poslije tačke 10 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„10a) opštu internu medicinu;

10b) oftalmologiju;”.

U tački 20 poslije riječi „rehabilitaciju” dodaju se zarez i riječi: „uključujući fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u kući;”.

Tačka 23 mijenja se i glasi:

„23) kućno liječenje;”.

Član 3

U članu 29 stav 2 riječi: „i konzilijarna” brišu se.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Konzilijarna zdravstvena zaštita obuhvata multidisciplinarni pristup u liječenju, i to: konzilijarni pregled, kontrolni konzilijarni pregled, davanje preporuka o daljem liječenju i preporuka o uvođenju, odnosno izmjeni terapije i terapijskih procedura i drugih dijagnostičkih pretraga.”.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 4

U članu 31 stav 3 poslije riječi: „zdravstvenu zaštitu” zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „a na osnovu ugovora zaključenog sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore (u daljem tekstu: „Fond”), u skladu sa posebnim zakonom.” brišu se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zdravstvene ustanove i druga pravna lica iz stava 3 ovog člana, sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore (u daljem tekstu: Fond), zaključuju ugovor za vršenje i pružanje zdravstvenih i drugih usluga, u skladu sa posebnim zakonom.”.

U stavu 4 riječi: „demografske karakteristike građana,” brišu se.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 5

U članu 37 stav 1 poslije riječi: „medicine” dodaju se zarez i riječ „higijene”.

Član 6

U članu 50 stav 1 poslije riječi: „javno zdravlje” dodaju se riječi: „Crne Gore (u daljem tekstu: Institut za javno zdravlje)”.

U stavu 2 tačka 17 mijenja se i glasi:

„17) obavlja djelatnost higijene i sanitarne hemije;”.

Član 7

U članu 58 stav 2 poslije riječi: „tkiva i ćelija” dodaju se zarez i riječi: „djelatnost preventivnog i epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima”.

Član 8

U članu 72 st. 2 i 5 brišu se.

U stavu 3 poslije riječi: „U odbor direktora” dodaju se riječi: „zdravstvene ustanove”.

U stavu 4 riječ: „Članove” zamjenjuje se riječju „Člana” a riječi: „iz st. 2 i 3” zamjenjuju se riječima: „iz stava 2”.

U stavu 6 riječi: „ili opština” brišu se.

Dosadašnji st. 3, 4 i 6 postaju st. 2, 3 i 4.

Član 9

U članu 76 stav 1 tačka 3 poslije riječi „sprovodi” dodaju se riječi: „plan i program rada i razvoja ustanove i”.

Član 10

U članu 85 stav 1 tačka 2 riječ „odnosno” zamjenjuje se riječju „preko”.

Član 11

U članu 98 stav 2 riječi: „mišljenje direktora i uz saglasnost ministra” zamjenjuju se riječima: „pisanu saglasnost direktora”.

Član 12

Poslije člana 99, član 100 briše se.

Član 13

U članu 108 stav 2 riječi: „jedan je od uslova za izdavanje licence iz člana 112 ovog zakona” zamjenjuju se riječima: „vrednuju se u postupku izdavanja licence za rad”.

Član 14

U članu 110 stav 1 riječi: „licencu iz prakse” zamjenjuju se riječima: „licencu za rad”.

Član 15

Član 112 se briše.

Član 16

Član 113 mijenja se i glasi:

„Licenca za rad se izdaje na period od sedam godina i može da se obnovi.

Zdravstveni radnik radi obnavljanja licence za rad podnosi zahtjev nadležnoj komori 60 dana prije isteka roka na koji je licenca izdata.”.

Član 17

Poslije člana 114 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 114a

Licenca za rad doktoru medicine ili doktoru stomatologije može se obnoviti pod uslovom da ima:

- 1) dodatno stručno usavršavanje u skladu sa čl. 108 i 109 ovog zakona;
- 2) dokaz o prethodnom iskustvu u oblasti u kojoj obavlja djelatnost medicine, odnosno stomatologije (stručne reference); i
- 3) odgovarajuću specijalizaciju ili užu specijalizaciju, ako obavlja zdravstvenu djelatnost iz određene specijalističke, odnosno uže specijalističke oblasti medicine, odnosno stomatologije.

Licenca za rad farmaceutu može se obnoviti pod uslovom da ima:

- 1) dokaz o prethodnom iskustvu u oblasti farmacije (stručne reference); i
- 2) odgovarajuću specijalizaciju ili užu specijalizaciju, ukoliko je potrebna za određenu oblast farmacije.

Licencu za rad obnavlja nadležna komora.”.

Član 18

U članu 115 riječi: „ili licenca iz prakse” brišu se.

Član 19

U članu 117 stav 2 briše se.

U stavu 3 riječi: „iz st. 1 i 2” zamjenjuju se riječima: „iz stava 1”.

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 2, 3 i 4.

Član 20

U članu 118 stav 1 mijenja se i glasi:

„Postupak izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad propisuje nadležna komora, uz saglasnost Ministarstva.”.

Član 21

U članu 123 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) izdaje, obnavlja i oduzima licence za rad i privremene licence za rad;”.

Član 22

U članu 164 stav 2 tačka 9 briše se.

Dosadašnja tačka 10 postaje tačka 9.

Član 23

U članu 165 stav 1 riječi: „tač. 7 do 10” zamjenjuju se riječima: „tač. 7 do 9”.

Član 24

Poslije člana 179 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 179a

Dom zdravlja Bar i Dom zdravlja Bijelo Polje preuzeće od Instituta za javno zdravlje zaposlene koji su obavljali poslove higijene i sanitarne hemije, kao i prostor i opremu, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ustanove iz stava 1 ovog člana dužne su da usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa ovim zakonom u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.”.

Član 25

Poslije člana 180 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 180a

Zdravstvenim radnicima kojima je izdata licenca iz prakse po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, nadležna komora će nakon isteka perioda važenja te licence, izdati licencu za rad u skladu sa ovim zakonom.

Član 180b

Zdravstveni radnici kojima je izdata licenca za rad po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, dužni su da podnesu zahtjev nadležnoj komori radi izdavanja licence za rad u skladu sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona”.

Član 26

U članu 183 riječi: „broj 14/10” zamjenjuju se riječima: „br.14/10 i 47/15”.

Član 27

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj 28-2/16-6/8

EPA 56 XXVI

Podgorica, 29.decembar 2016.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

